

Sepedi

kgato

3A

Mohlafi wa mogale!



Pumeza Ngobozana

Ulwazi
Lwethu



Mohlafi wa mogale!
Sepedi
kgato 3A

ISBN: 978-1-77981-073-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Pumeza Ngobozana

Mofetoledi: Lillian Segele

Moswantšhi: Gerda Smit

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023





Mohlafi wa mogale!



Pumeza Ngobozana





Nageng ye nngwe, kua kgole, polaseng go be go dula letswiana la go fapana le matswiana a mangwe. Letswiana le le be le na le mafofa a go tiba a go hlafa. Molala wa lona o be o sena mafofa gomme maoto a lona a be a tletše ka mafofa.





Leina la letswiana le e be e le Mohlafi, ba mo theile
leina le ka lebaka la mafafa a gagwe a go hlafa.
Matswiana a mangwe le ona a be a theilwe maina
go ya ka mebala ya ona. Mohlafi o be a rata leina la
gagwe ka gobane le be le sa swane le a ba bangwe.
Le be le mo dira gore a ikwe a kgethegile.



Matswiana a mangwe a be a sa rate go bapala le Mohlafi.

“Mafofa a gago a befile ebile ga go na sekamo se se ka kgonago go a kama!”

“A re se keng ra bapala le yena, ke tshepha gore le go nkgga o a nkgga,” gwa realo Mošweu wa mafofa a mašwanyana, wa go ratwa ke matswiana a mangwe. Ba rata go mo šala morago tše o ka rego ke moetapele wa bona.





Mohlafi o be a lewa ke bodutu ka ge a be a dula le mmagwe fela.

Mmagwe o be a dula a mo hlohleletša go bapala le bana ba bangwe, gore ba tlwaele sebopego sa gagwe.

Go be go se bonolo ka ge matswiana a be a tšhaba ge a a batamela.



Ka letšatši le lengwe Mohlafi o be a bapala a le noši, ge letswiana la mafofa a mebalabala ya go se tlwaelege le etla go yena. A se a ka a bona letswiana la mohuta wo. “O na le mafofa a mabotse. Naa mmala wo wa ona o bitšwa eng?” gwa botšiša Mohlafi.

“Ke a leboga! Mma o re ke nna letswiana la molalatladi ka lebaka la mebalabala ya ka. Ebile leina la ka ke Molalatladi,” gwa fetola

Molalatladi a myemyela.

“Ka nnete?” gwa botšiša Mohlafi a segela fase. “Nna ke Mohlafi, ke theilwe leina le ka lebaka la mafofa a ka a go hlafa,” Bobedi ba sega.





“Naa o ka belaela ge nka swara mafofa a gago?”
gwa botšiša Molalatladi.

Mohlafi a dumela gore Molalatladi a sware mafofa a
gagwe.

Molalatladi yena a se tshepe se a se kwelego.
Mafofa a Mohlafi a

boleta go swana le a gagwe, ebile ga a nkge bjalo
ka ge a kwele.



Go tloga letšatši leo, ba ile ba ba bagwera ba mmakgonthe. E be e le la mathomo Mohlafi a e ba le mogwera mo bophelong bja gagwe. Seo se ile sa mo thabiša.



Matswiana a mangwe a be a ba duma ge ba bapala, ba kitimišana, ba tsoma diboko le dijo tše dingwe.



Ka letšatši le lengwe Molalatladi le Mohlafi ba be ba bapala kua nageng. Pekwa ya swele ya fofela kgauswi le moo matswiana a mabedi a bapalelago gona. Ya batamela kgauswi kudu gomme ya fofa fofa godimo ga dihlogo tša bona. Molalatladi o be a tšhogile e le ruri. Efela Mohlafi a mo theoša maswafo. Yena o be a sena letswalo.





Pekwa ya bula dinala tša yona tša go tšhoša e rata go swara Molatladi. Mohlafi a iphošetša gare ga Pekwa le mogwera wa gagwe.



Mohlafi a phurolla diphego gomme a šišinya mafofa a go hlafa. A lebelela Pekwa ka mahlong a re, “Lefšega tena! Ke ka lebaka la eng o hlakiša matswiana a go se be le maatla, ao a sa kgonego go itwela? Tšea nna ge, ga ke go tšhabe! Tloga mo!” gwa realo Mohlafi a kitimiša Pekwa ka maphego a gagwe a mannyane.



Pekwa ya se tshepe ditsebe tša yona. Ya fofa ka lebelo le legolo, e tšhogile ka gobane ga se ya ka ya tšhošetšwa ke letswiana bophelong bja yona.





Matswiana a mangwe a be a lebeletše a utamile ka letšhogo. Ba be ba kgahlegile ka go bona bogale bja Mohlafi. Ga se ba tshepa ka mokgwa wo a šireleditšego bophelo bja mogwera wa gagwe.



“Ke leboga ge o phološitše bophelo bja ka dinaleng tša Pekwa,” gwa realo Molalatladi.

“Ke segwera sa nnete seo”

“Ke ka lebaka la eng o sa tšhabe Pekwa?”
Molalatladi a botšiša.



“Ke nagana gore mafafa a ka a go hlafa a dira mehlolo.” Bobedi ba sega. Mohlafi a thabela go se swane le ba bangwe.



Letšatši le le latego, matswiana ka moka a tla go Mohlafi le Molalatladi. Ba eteletšwe pele ke Mošweu, moetapele wa bona.

“Ke kgopela go ba mogwera wa lena,” gwa kgopela Mošweu




Molalatladi a lebelela Mohlafi. Yena a myemyela a re, “Go lokile! O ka ba mogwera wa rena.”

“Ke kgopela go swarelwa ka tše mpe ka moka tšeo ke di boletšego,” gwa realo Mošweu. Mohlafi a dumela ka hlogo.



Go tloga ka letšatši leo, matswiana ka moka a
bapala mmogo. Mohlafi a ba ruta go phuruolla
maphego le go šišinya mafofa go itšhireletša go
Pekwa.





Pekwa a se sa ba hlakiša gape ... mohlomongwe o ile dipolaseng tše dingwe. Mohlafi o be a se sa lewa ke bodutu. Matswiana a mangwe a tlogela go mmitša ka maina a mabe, ba thoma go mmitša Mohlafi wa mogale.





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaeama
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebakadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

